

# MAGKINABUHI DIHA SA UG UBAN SA DIOSNONG TRINIDAD

Mensahe 6

## Magkinabuhi uban sa Diosnong Trinidad

(3)

### Hingpit nga Magsinati ug Magpahimulos sa Diosnong Trinidad

Basahong Kasulatan: Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14; Bug. 1:4-5; 4:5; 5:6

- I. **Ang kinatin-awang pinadayag sa Diosnong Trinidad sa Bag-ong Tugon naa sa Mateo 28:19, nga naghisgot sa pagbautismo “ngadto sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo”:**
  - A. Bisan bugtong-talagsaong usa ra ang Dios, dunay tulo ka persona—ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu—v. 19.
  - B. Sa usa ka bahin, naghisgot ang Mateo 28:19 sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo; sa laing bahin, ning versiculoha dunay usa ra ka ngalan—ang ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo:
    1. Ang ngalan maoy sumada sa Diosnong Pagkamao, nga pareho ra sa Iyang persona.
    2. Naglakip ang usa ka ngalan sa tulo—sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo—ug nagpadayag nga tulo-sa-usa ang Dios.
    3. Ang pagbautismo sa mga magtutuo ngadto sa ngalan sa Tulo-usang Dios paghumol man kanila ngadto sa tanang pagkamao sa Tulo-usang Dios ug pagdala kanila ngadto sa persona sa Tulo-usang Dios aron organico silang mausa ning diosnong persona—v. 19.
  - C. Lalom nga butang ang pagpabautismo ngadto sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo—1 Cor. 12:13; Gal. 3:27:
    1. Sa Mateo 28:19 nagpasabot ang *ngadto* og pakig-usa, sama sa Roma 6:3 ug Galacia 3:27.
    2. Ang pagpabautismo ngadto sa ngalan sa Tulo-usang Dios misticong pagkausa man Kaniya ug pagpakabaton sa pagkamao sa Dios sa atong pagkamao—Mat. 28:19.
  - D. Ang sugo sa Mateo 28:19 gisugo ni Ginoong Jesus sa nisulod na Siya sa pagkabanhaw, nga mao ang kahingpitan sa kahikayan sa Tulo-usang Dios:
    1. Niagi ang Tulo-usang Dios og kahikayan nga nagsugod sa pagpakatawo, nga naglakip sa pagkinabuhi ingog tawo ug pagkalansang sa krus, ug nahingpit sa pagkabanhaw—Juan 1:14; Rom. 6:4.
    2. Sa pagkabanhaw, si Cristo nga pagkalawas sa Tulo-usang Dios nahimong Espiritu nga taghatag-og-kinabuhi, ang kahingpitan sa Tulo-usang Dios, aron mabautismohan ang mga magtutuo ngadto sa Diosnong Trinidad—1 Cor. 15:45; 2 Cor. 3:17.
    3. Ang pagpabautismo ngadto sa persona sa Trinidad pagpabautismo man diha sa malangkobon-sa-tanan, nahingpit nga Espiritu nga kinataposang kahingpitan sa nahikay nga Tulo-usang Dios—Mat. 28:19:
      - a. Pagpabautismo kini ngadto sa kadato sa Amahan, ngadto sa kadato sa Anak, ug ngadto sa kadato sa Espiritu—Efe. 3:8.
      - b. Kay nabautismohan na man, organico na tang nausa karon sa Tulo-usang Dios; busa, naato na ang tanang iya sa Amahan, tanang iya sa Anak, ug tanang nadawat sa Espiritu—1 Cor. 6:17; Juan 15:4-5, 7.

**II. Ang hingpit nga pagsinati ug pagpahimulos sa Diosnong Trinidad pag-ambit man sa gugma sa Dios, sa grasya ni Ginoong Jesucristo, ug sa pakig-ambitay sa Espiritu Santo—2 Cor. 13:14:**

- A. Gipakita sa 2 Corinto 13:14 kanato ang tulo ka persona sa tulo ka aspeto—ang Dios Amahan (gugma), si Ginoong Jesucristo nga Anak sa Dios (grasya), ug ang Espiritu Santo (pakig-ambitay).
- B. Ang gugma sa Dios Amahan maoy tinubdan, kay ang Dios may gigikanan; ang grasya sa Ginoo maoy agayanan sa gugma sa Dios, kay ang Ginoo may pagpadayag sa Dios; ug ang pakig-ambitay sa Espiritu maoy pagpaambit sa grasya sa Ginoo uban sa gugma sa Dios, kay ang Espiritu may pagpalatay sa Ginoo uban sa Dios, aron atong masinati ug mapahimuslan ang Tulo-usang Dios—ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo—v. 14; Mat. 28:19.
- C. Nitakdo sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo sa Mateo 28:19 ang gugma, grasya, ug pakig-ambitay sa 2 Corinto 13:14:
  - 1. Ang grasya sa Ginoo mao ang Ginoo mismo nga kinabuhi nato nga atong mapahimuslan—Juan 1:17; 1 Cor. 15:10.
  - 2. Ang gugma sa Dios mao ang Dios mismo nga tinubdan sa grasya sa Ginoo—1 Juan 4:9.
  - 3. Ang pakig-ambitay sa Espiritu mao ang Espiritu mismo nga pagpalatay sa grasya sa Ginoo uban sa gugma sa Dios nga atong maapilan—2 Cor. 13:14.
  - 4. Napadayag ang gugma sa Dios Amahan diha sa grasya ni Cristo nga Anak, ug naa ang grasya ni Cristo nga Anak sa pakig-ambitay sa Dios Espiritu nga ipalatay ngadto sa mga magtutuo—Juan 3:16; 1:17; 16:
    - a. Pinaagi man sa pakig-ambitay sa Espiritu Santo nga nakaabot nato ang grasya—2 Cor. 13:14.
    - b. Naggikan ang grasya ni Cristo sa gugma sa Dios, ug gipalatay kining grasyaha kanato ug niabot nato pinaagi sa pakig-ambitay sa Espiritu Santo—v. 14.
    - c. Aron makasinati ug makapahimulos sa grasya sa Ginoo, kinahanglan maa-naa ta sa pakig-ambitay sa Espiritu Santo, ug sa magpahimulos ta sa grasya sa Ginoo, matilawan nato ang gugma sa Dios—Juan 1:14, 16; 1 Juan 4:9-10.
- D. Naa sa Diosnong Trinidad ang tinubdan, ang agayanan, ug ang pag-agay—2 Cor. 13:14:
  - 1. Ang tinubdan, ang tuboran, mao ang gugma sa Dios—Juan 3:16; 4:14.
  - 2. Ang agayanan, ang pag-agay, mao ang grasya nga gipadayag ug gipalatay ni Cristo kanato—1 Cor. 16:23.
  - 3. Ang agay mao ang Espiritu Santo nga pakig-ambitay, pagpalatay, pagsirkular, sa grasya ni Cristo uban sa gugma sa Amahan—2 Cor. 13:14.

**III. Ang hingpit nga pagsinati ug pagpahimulos sa Diosnong Trinidad gihingpit Niya nga mao karon, mao kaniadto, ug mao sa umalabot, sa pito ka Espiritu, ug ni Jesucristo, nga matinumanong Saksi, ang Panganay sa mga minatay, ug ang Magbubuot sa mga hari sa yuta—Bug. 1:4-5:**

- A. Gihisgotan sa Bugna 1:4 ang Dios ingon nga mao karon, mao kaniadto, ug mao sa umalabot:
  - 1. Kini ang kahulogan sa ngalang Jehova:
    - a. Sa Hebreohanon nagpasabot ang Jehova og “Ako mao ang Ako mao”—Exo. 3:14, 6.
    - b. Ang pagka-Ako Mao Niya nagtimaan nga Siya ang naa sukad sa eternidad hangtod sa eternidad.
  - 2. Ang Dios ray mao, Siya ray naay realidad sa pagkamao.

3. Niingon ang Mga Hebreohanon 11:6 nga “kadtong moduol sa Dios kinahanglan motuo gyod nga Siya mao”:
  - a. Matod pa sa Mga Hebreohanon 11:6, ang Dios mao, ug motuo gyod ta nga Siya mao.
  - b. Ingon nga mao karon, mao kaniadto, ug mao sa umalabot, ang Dios mao ang naanaa-sa-kaugalingon ug naa-kanunay, walay gisaligan kondili ang Iya rang Kaugalingon, ug ang naa sa walay kataposan, walay sinugdan o kataposan—Exo. 3:14.
  - c. Ang pagtuo nga ang Dios mao, pagtuo man nga Siya ang tanan alang nato ug nga baliwala ta—Juan 8:58; Eccl. 1:2.
  - d. Ang pagtuo nga ang Dios mao nagpasabot nga dili ta mao; Siya ra gyod ang naa, ang bugtong-talagsaon, sa tanang butang, ug balewala gyod ta sa tanang butang—Heb. 11:5; Gen. 5:22-24.
- B. Gihisgotan sa Bugna 1:4 ang “pito ka Espiritu nga naa atubangan sa Iyang trono”:
  1. Sa basahon sa Bugna ginganlan ang Espiritu og pito ka Espiritu (1:4; 4:5; 5:6), ang Espiritu nga gipakusgan sa pito ka pilo.
  2. Dili kaduhaduhaan nga ang pito ka Espiritu sa Bugna 1:4 mao ang usa ka Espiritu sa Dios (Efe. 4:4) kay giranggo man Sila uban sa Tulo-usang Dios.
  3. Kay numero man sa pagkakompleto sa pagbuhat sa Dios ang pito, alang gyod sa lihok sa Dios dinhi sa yuta ang pito ka Espiritu—Bug. 4:5:
    - a. Sa pagkamao ug pagkaanaa, usa ra ang Espiritu sa Dios.
    - b. Sa gipakusgang kagamitan ug buhat sa pagbuhat sa Dios, pito ka pilo ang Iyang Espiritu—1:4.
  4. Nagpakita ang ngalang *pito ka Espiritu* nga gipakusgan na ang Espiritu sa pito ka pilo; gipakusgan ning Espirituha ang tanang elemento sa Espiritu: pagkadios, pagpakatawo, pagkalansang sa krus, pagkabanhaw, realidad, ug grasya—3:1.
  5. Matod pa sa Bugna 5:6, ang pito ka Espiritu sa Dios mao ang pito ka mata sa Cordero:
    - a. Si Cristo nga Corderong nagtubos nga naa sa trono dunay pito ka mata nga naniid ug nagsusi alang sa pagpahamtang sa paghukom sa Dios sa uniberso aron matuman ang walay kataposang tuyo Niya, nga mahingpit sa pagkatukod sa Bag-ong Jerusalem—4:5; 21:2, 9-10.
    - b. Ang pito ka Espiritu nga pito ka mata sa Cordero alang sab sa pagpatuhop.
    - c. Inigtan-aw ni Cristo kanato sa pito ka mata Niya, ipatuhop ning mga mataha, nga mao ang pito ka Espiritu, ang elemento ni Cristo ug si Cristo mismo nganhi nato aron matransporma ta—5:6.
- C. Gihisgotan sa Bugna 1:5 si “Jesucristo, nga matinumanong Saksi, ang Panganay sa mga minatay, ug ang Magbubuot sa mga hari sa yuta”:
  1. Isip buhi ug matinumanong Saksi sa Dios, si Cristo ang nanghimatuod sa Dios dili lang pinaagi sa Iyang pulong ug mga buhat kondili sa Iyang pagkamao sab; ang pagkamao Niya maoy panghimatuod sa Dios—v. 5.
  2. Nagpasabot sa pagkabanhaw ni Cristo ang pagka-Panganay Niya sa mga minatay; Siya ang Buhi—ang namatay ug karon buhi hangtod sa kahangtoran, nga naay mga yawe sa kamatayon ug sa Hades—v. 5, 18.
  3. Sa pagkayab ni Ginoong Jesus, Siya ang Magbubuot sa mga hari sa yuta—v. 5:
    - a. Kay niagi na man sa pagpakatawo, pagkinabuhi ingog tawo, pagkalansang sa krus, pagkabanhaw, ug pagkayab, gipalingkod Siya sa trono labaw sa tanang hari—5:6.
    - b. Si Ginoong Jesus, nga gipalingkod sa trono, maoy nagbuot sa yuta, sa ti-buok kalibotan, isip Magbubuot sa mga hari sa yuta—1:5.